



Služba glavnog gradskog arhitekta

UP/Io broj: 20-361-375

Nikšić, 23.07.2026. godine

Glavni gradski arhitekta, na osnovu člana 8, 10, 22 a u vezi sa stavom 2 tačka 1, stava 3 i stava 4, člana 23 stava 2 i člana 25 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić („Službeni list Crne Gore“ Opštinski propisi broj 01/14, 022/16 i 045/20), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“ b. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i Rješenja o imenovanju glavnog gradskog arhitekta broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, a rješavajući po zahtjevu Lalatović Božidara iz Nikšića za davanje saglasnosti na idejno rješenje projektovano od strane „STUDIO VIRTO“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića, ovjereno elektronskim potpisom dana 17.07.2026.godine u 12:54:54 +02`00, za izgradnju pomoćnog objekta tip 5 – ograde, na lokaciji potes Prijeka Njiva, oko katastarskih parcela broj 1788/2 i 1788/1 KO Ozrinići u zahvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić („Sl. list CG“-opštinski propisi 72/24), donosi se:

R J E Š E N J E

Investitoru **Božidaru Lalatoviću iz Nikšića daje se saglasnost** na idejno rješenje projektovano od strane „STUDIO VIRTO“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića, ovjereno elektronskim potpisom dana 17.07.2026.godine u 12:54:54 +02`00, za izgradnju pomoćnog objekta tip 5 – ograde, na lokaciji potes Prijeka Njiva, oko katastarskih parcela broj 1788/2 i 1788/1 KO Ozrinići u zahvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u („Sl. list CG“-opštinski propisi 72/24), u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350 –448 od 03.04.2026. godine od strane Sekretarijata za uređenje prostora istambene poslove.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UP/Io broj: 20-361-375 od 20.07.2026. godine, investitor Božidar Lalatović iz Nikšića, podnio je zahtjev Službi glavnog gradskog arhitekta zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje za izgradnju pomoćnog objekta tip 5 – ograde, na lokaciji potes Prijeka Njiva, oko katastarskih parcela broj 1788/2 i 1788/1 KO Ozrinići u zahvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u („Sl. list CG“-opštinski propisi 72/24), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350 –448 od 03.04.2026. godine od strane Sekretarijata za uređenje prostora istambene poslove.

Odredbom člana 22 u vezi sa stavom 2 tačka 1, glavni gradski arhitekta daje saglasnost na:

1) idejno rješenje arhitektonskog projekta iz stava 1 ovog člana, koji se odnosi na zgrade do 3000m² bruto građevinske površine, osim hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta;

2) idejno rješenje projekta arhitekture privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat, u odnosu na oblikovanje, materijalizaciju i urbanističke parametre iz programa iz člana 72 stav 3 ovog zakona.

Poslove iz stava 2 ovog člana glavni gradski arhitekta vrši kao prenesene poslove.

Poslovi glavnog državnog arhitekta iz stava 1 ovog člana koji se odnose na zgrade bruto građevinske površine 3 000 m² i više, osim za objekte iz člana 5 ovog zakona, mogu se povjeriti jedinici lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade daje glavni gradski arhitekta.

Članom 8 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), data je definicija tehničke dokumentacije i utvrđeno da je ista skup pisane, numeričke i grafičke dokumentacije kojom se utvrđuje koncepcija, uslovi i način građenja objekta a stavom 2. istog člana Zakona je utvrđeno da se ista izrađuje u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima koji se preuzimaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje uređenje prostora, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Članom 9 st.1 tačka 1. ovog Zakona, propisano je da vrstu tehničke dokumentacije čini, između ostalog i idejno rješenje, što u skladu sa citiranim članom 8 stav 2. Zakona čini obavezno usklađenosti idejnog rješenja kao vrste tehničke dokumentacije sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Članom 10 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), navedeno je da se idejnim rješenjem utvrđuje generalna koncepcija za izgradnju objekta, a naročito: uklapanje objekta u prostor; položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima; 3D vizuelizacija objekta; uslovi i rješenja priključenja objekta na saobraćajnu, instalacionu i drugu infrastrukturu i uređenje lokacije.

Rješenjem o imenovanju glavnog gradskog arhitekta broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, predsjednik Opštine Nikšić je imenovao Vujović Mladena, diplomiranog inženjera arhitekture, da obavlja date poslove u skladu sa zakonom.

Glavni gradski arhitekta je razmotrio zahtjev, idejno rješenje objekta projektovano od strane preduzeća „INGPOINT“ DOO Nikšić iz Nikšića, i odlučio kao u dispozitivu rješenja.

U skladu sa odredbama članova 22 i 25 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), saglasnost se izdaje na osnovu urbanističko-tehničkih uslova, u dijelu oblikovanja i materijalizacije;

- osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta);

Predmetna parcela se nalazi u obuhvatu Izmjena i dopuna Prostornog urbanističkog plana – Generalna urbanistička razrada Opštine Nikšić („Sl. list CG“, br. 72/24).

Lokacija na kojoj je planirana izgradnja pomoćnog objekta - ograde tip 5 sastoji se od:

- katastarske parcele broj 1788/2 koju čini prema načinu korišćenja: zemljište pod objektom kuće i zgrade površine 76,00 m², po kulturi njiva 5. klase površine 24,00 m² i po kulturi dvorište površine 500,00 m²;
- katastarske parcele broj 1788/1 koju čini prema načinu korišćenja: po kulturi njiva 5. klase površine 1548,00 m²,

po posjedovnom listu broj 817 KO Ozrinići – prepis, potes Prijeka Njiva, bez zabilješke tereta i ograničenja, kao posjedništvo Lalatović Božidara u obimu prava 1/1, po evidenciji e – katastra Uprave za nekretnine Područna jedinica Nikšić, od 20.07.2026. godine.

U saobraćajno tehničkim uslovima za izradu projektne dokumentacije, izdatim od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj broj: 09-340-337 od 23.04.2026. godine za priključenje lokacije za radove na izgradnji pomoćnog objekta tip 5 – ograde, na lokaciji potes Prijeka Njiva, oko katastarskih parcela broj 1788/2 i 1788/1 KO Ozrinići na opštinski put – Lokalni put L-15 Ozrinići (raskrsnica sa L-16) – raskrsnica sa L-14, istaknuto je:

- Postojeće stanje: "Lokacija za izgradnju pomoćnog objekta – ograde oko katastarskih parcela broj 1788/2 i 1788/1 KO Ozrinići, nalazi se u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić – Generalna urbanistička razrada, pored opštinskog puta – Lokalnog puta L-15 Ozrinići (raskrsnica sa L-16) – Raskrsnica sa L-14.

Lokalni put L-15 Ozrinići (raskrsnica sa L-16) – Raskrsnica sa L-14 (katastarska parcela broj 5143 KO Ozrinići upisana je u PL 145 KO Ozrinići, sopstvenik – posjednik Crna Gora, u obimu prava 1/1, način korišćenja – out četvrtog reda), upisan je kao lokalni put pod rednim brojem 15 u Registar opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi, koji je sastavni dio Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", broj 36/15)."

-Mjesto i način priključenja: "Priključenje lokacije za izgradnju pomoćnog objekta – ograde oko katastarskih parcela broj 1788/2 i 1788/1 KO Ozrinići, **planirati preko jednog priključka, preko putnog zemljišta na lokalni put L-15 Ozrinići (raskrsnica sa L-16) – raskrsnica sa L-14 (katastarska parcela broj 5143 KO Ozrinići).**

U projektu prikazati način i mjesto priključka".

Uvidom u Prostorno-urbanistički plana Opštine Nikšić, utvrđeno je da se kat parcele broj 1788/2 i 1788/1 KO Ozrinići nalaze u obuhvatu Izmjena PUP-GUR-a Opštine Nikšić u IV (četvrti) građevinskoj zoni, sa planom namjene površine za predmetnu parcelu SMG -stanovanje malih gustina i PO - Poljoprivredno zemljište – obradive površine, sa definisanim osnovnim urbanističkim parametrima koji su zadati u urbanističko tehničkim uslovima:

Prema smjernicama izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić predviđeno je:

Stanovanje malih gustina (SMG)

Opšti uslovi i parametri izgradnje su sljedeći:

- Minimalna površina novoformirane urbanističke parcele je 300,00 m²,
- Stambeni objekti se mogu graditi kao slobodnostojeći objekti, dvojni objekti ili objekti u nizu;
- Maksimalna spratnost objekata je 3 nadzemne etaže;
- Izgradnja podruma je moguća kao tehničke, ekonomske ili garažne etaže.
- Građevinska linija novih objekata treba da je na minimum 5,0m od regulacije ulice;
- Najmanje rastojanje novog slobodnostojećeg objekta od bočne i zadnje granice parcele je 2.0m;
- Postavljanje objekata na manjem odstojanju od granice parcele, kao dvojnih ili u nizu moguće je ukoliko je takav objekat već izgrađen na susjednoj parceli, ili uz saglasnost susjeda;
- Maksimalni indeks zauzetosti parcele nadzemnim etažama je 0.3;
- Maksimalni indeks zauzetosti parcele podzemnom etažom je 0.6;

- Maksimalni indeks izgrađenosti je 0.8;
- Na površinama stanovanja malih gustina mogu se graditi objekti kompatibilne namjene u koje spadaju: objekti društvenih djelatnosti, objekti sporta i rekreacije, vjerski objekti, objekti trgovine i ugostiteljstva, objekti za smještaj turista, komunalno-servisni objekti, objekti infrastrukture, privredni objekti koji ne ugrožavaju životnu sredinu;

- Kompatibilni sadržaji mogu se organizovati u okviru stambenog objekta ili kao zaseban objekat djelatnosti, na parcelama sa ili bez objekata stanovanja.

- Površine kompatibilnih sadržaja ulaze u obračun bruto građevinske površine.
- Maksimalni indeks izgrađenosti za parcele sa kompatibilnim sadržajima je 0.8, a bez stambenog objekta 0.4.

- Građevinska linija objekata ili djelovi objekata poslovnog karaktera, spratnosti P, može da bude ispred građevinske linije stambenog objekta, a najmanje 2 m udaljena od regulacione linije;

- U izgradnji objekata treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture ovog podneblja ukomponovane na savremen način;

- Postojeće objekte kod kojih su parametri (horizontalni i vertikalni gabarit i BGP) veći od zadatih planom, zadržati sa zatečenim stanjem ukoliko svojim položajem ne ugrožavaju realizaciju saobraćajne i ostale infrastrukture;

- Svi parametri kod parcelacije i rekonstrukcije objekata u nizovima i grupacijama se prilagođavaju stanju i mogućnostima unapređenja.

- Potrebe za parkiranjem rješavati unutar granica urbanističke parcele, na otvorenim parking prostorima ili garažama (podrumskim, suterenskim ili u nivou terena).

Smjernice za stanovanje u okviru namjene poljoprivredne površine:

Opšti uslovi i parametri izgradnje su sljedeći :

- Stambeni objekti se mogu graditi izuzetno, ako vlasnik ne posjeduje drugu parcelu namijenjenu za izgradnju stambenih objekata, osim na zemljištu prve i druge klase;

- Stambeni objekti se mogu graditi kao slobodnostojeći objekti ili dvojni objekti;

- Izgradnja i rekonstrukcija objekata na području između 613 i 614 mnv je moguća uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite od štetnog uticaja voda, uz isključivu odgovornost vlasnika za štetu nastalu uticajem visokih voda.

- Dozvoljeno je graditi nestambene objekte koji su u službi obavljanja date poljoprivredne proizvodnje (poljoprivredni objekti, objekti za preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, staje i drugi objekti u funkciji poljoprivrede);

- Stambene objekte locirati u prednjem dijelu parcele, na potezu uz ulicu, a nestambene objekte u dubini parcele, u zadnjem dijelu u kojem se odvija poljoprivredna proizvodnja;

- Minimalna širina fronta urbanističke parcele je 16m;

- Maksimalna spratnost objekata je dvije nadzemne etaže (P+1 ili P+Pk);

- Građevinska linija novih objekata treba da je na minimum 5,0 m od regulacije ulice;

- Najmanje rastojanje novog slobodnostojećeg objekta od bočne i zadnje granice parcele

je 3 m;

- Maksimalni indeks zauzetosti parcele je 0.3;

- Maksimalni indeks izgrađenosti 0,6;

- Potrebe za parkiranjem rješavati unutar granica urbanističke parcele.

Površina parcele na kojoj je predviđena izgradnja pomoćnog objekta – ograde iznosi 2148,00 m².

Pravila parcelacije

Ograde su pomoćni objekti uređenje tip 5 na osnovu člana 2, stav 1, alineja 5, Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić (»Sluzbeni list Crne Gore« Opštinski propisi broj 01/14, 022/16 i 045/20).

Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Prema Izmjenama i dopunama Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić (»Sl. list CG«-opštinski propisi 72/24):

- *Zidane i druge vrste ograda postavljaju se iza regulacione linije, i to tako da ograda, stubovi ograde i kopije budu na parceli koja se ograđuje*
- *Djelovi ograde u raskrsnicama moraju biti transparentni ili na odstojanju koje obezbjeđuje odgovarajuću preglednost.*

Ograde su pomoćni objekti uređenja terena tip 5 na osnovu člana 2, stav 1, alineja 5 Odluke o postavljanju odnosno građenje i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić (» Službeni list Crne Gore Opštinski propisi broj 01/14, 022/16 i 045/20).

Na osnovu Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić (»Sluzbeni list Crne Gore« Opštinski propisi broj 01/14, 022/16 i 045/20) *ograda prema javnoj površini, odnosno prema putu, moraju biti prozirna, iznad visine od 60 cm, izuzev ako se postavlja živa ograda, a materijali moraju biti u skladu sa ambijentom. Maksimalna visina ograde koja se postavlja, odnosno gradi oko urbanističke ili katastarske parcele na kojoj je planirana izgradnja stambenog objekta iznosi 1,60 m.*

Prema susjednim urbanističkim, odnosno katastarskim parcelama ograda može biti neprozirna pod uslovom da ne prelazi visinu od 1,60 m. Izuzetno visina neprozirne ograde može iznositi do 3,00 m, uz saglasnost susjeda, i pod uslovom da nije ugoržena saobraćajna bezbjednost u neposrednoj blizini.

Prema Odluci o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić (»Sluzbeni list Crne Gore« Opštinski propisi broj 01/14, 022/16 i 045/20 – opštinski propisi):

- Maksimalna visina ograde koja se postavlja odnosno gradi oko urbanističke ili katastarske parcele na kojoj je planirana izgradnja stambenog objekta iznosi 1,6 m;
- Prema javnim površinama ograda mora biti prozirna iznad visine od 60 cm, izuzev ako se postavlja živa ograda, a materijali moraju biti u skladu sa ambijentom;
- Zidane i druge vrste ograde postavljaju se iza regulacione linije, i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na parceli koja se ograđuje;
- Prema susjednim urbanističkim, odnosno katastarskim parcelama ograda može biti neprozirna pod uslovom da ne prelazi visinu od 1,60 m. Izuzetno visina neprozirne ograde može iznositi do 3,00 m, uz saglasnost susjeda, i pod uslovom da nije ugrožena saobraćajna bezbjednost u neposrednoj blizini.
- Ograda može biti prozirna i neprozirna, a materijalizacija može biti kamen, beton, metal, zelena ograda ili kombinacija navedenih materijala.

- Ograde su pomoćni objekti uređenja terena tip 5, na osnovu člana 2, stav 1, alineja 5, Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić.
- Planski parametri u smislu zauzetosti i izgrađenosti urbanističke, odnosno katastarske parcele za pomoćne objekte tipa 2,4 i 5 se ne primjenjuju.
- Planski parametri u smislu zauzetosti i izgrađenosti urbanističke, odnosno katastarske parcele za pomoćne objekte tipa 2,4 i 5 se ne primjenjuju.

Uvidom u projektnu dokumentaciju konstatovano je da je planirana izgradnja pomoćnog objekta – tip 5, ograde u okviru zadatih građevinskih linija kao i u skladu sa Odlukom o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić (»Sluzbeni list Crne Gore« broj 1/14, 22/16 i 45/20 - opštinski propisi).

Ograda je projektovana u skladu sa konfiguracijom terena i granicama katastarskih parcela, pri čemu je njena visina i tip prilagođen namjeni pojedinih dijelova kompleksa. Na glavnom pristupu projektovana je reprezentativna ulazna zona sa kolskom kliznom kapijom i zasebnom pješačkom kapijom, dok su ostali dijelovi parcele ograđeni kombinacijom punih zidanih i transparentnih panelnih segmenata.

Trasa ograde projektovana je u potpunosti unutar granica predmetnih katastarskih parcela, pri čemu na pojedinim dionicama svjesno odstupa od katastarske granice i uvlači se u vlasničku parcelu radi formiranja racionalnije linijske geometrije, jednostavnijeg izvođenja, bolje preglednosti i postizanja kvalitetnijeg arhitektonsko-oblikovnog rješenja. Ovaj segment se primarno odnosi na istočnu bočnu granicu parcele, gdje je parcela nepravilnog oblika.

Projektom su definisana tri karakteristična tipa ograde:

Tip 1 – glavna ulazna zona sa kolskom kliznom i pješačkom kapijom izrađenim od čeličnih profila. Ovaj dio ograde je ukupne dužine 12.47m i oivičen tačkama L1 i L10

Tip 2 – puna zidana ograda koja obezbjeđuje zaštitu privatnosti u dijelu parcele gdje je to funkcionalno opravdano. Ovaj tip ograde je projektovan na bočnim stranama do maksimalno dozvoljene visine od 1.6m, računajući i završnu "kapu".

Tip 3 – transparentna panelna ograda izvedena od tipskih pocinkovanih čeličnih panela plastificiranih u zelenoj boji (RAL 6005), namijenjena bočnim i zadnjim granicama parcele.

Zidani segmenti završno su malterisani i bojeni fasadnom bojom u tonu RAL 9001, dok su svi bravarski elementi završno zaštićeni plastifikacijom u boji RAL 7016.

Ukupna dužina ograde iznosi 334.31m, od čega je južna ulazna ograda dužine 12.47m, bočna zapadna 159,37 m, zadnja 12.90m i bočna istočna 162.04 m.

Ograda se izvodi kao kombinacija armiranobetonskih temelja, zidanih segmenata od betonskih blokova i čeličnih elemenata.

Temeljenje se izvodi kontinuiranim armiranobetonskim trakastim temeljima prilagođenim nosivosti tla i konfiguraciji terena. Na temeljima se izvodi armiranobetonski cokl koji predstavlja osnovu za zidane ili čelične elemente ograde.

Puni segmenti izvode se zidanjem betonskim blokovima odgovarajuće čvrstoće, uz horizontalno i vertikalno armiranje gdje je potrebno, a završavaju armiranobetonskom kapom koja obezbjeđuje zaštitu od prodora atmosferske vode.

Transparentni dijelovi izvode se od tipskih panelnih sistema pričvršćenih na čelične stubove koji su ankerisani u armiranobetonski cokol. Tipska panelna žičana ograda je visine 1230mm, dok su stubovi visine 1550mm.

Glavna kolizna i pješačka kapija izrađuju se od čeličnih kutijastih profila sa ispunom prema grafičkoj dokumentaciji i odgovarajućim okovima za nesmetan rad.

Svi ugrađeni materijali moraju posjedovati odgovarajuće ateste i izjave o svojstvima u skladu sa važećim propisima.

Ograde su isprojektovane tako da su armiranobetonski soklovi svojom vanjskom stranom postavljeni na granice pomenute katastarske parcele, što je prikazano na crtežu SITUACIJA PREKLOP SA ORTOFOTOSNIMKOM -grafički prilog 2 i OSNOVA OGRADE i -grafički prilog 3.

Maksimalna visina svih ograda je 160 cm, mjereno od terena.

U skladu sa navedenim Rješenjem i na osnovu uvida u dostavljenu tekstualnu i grafičku dokumentaciju, razmotren je zahtjev investitora Lalatović Božidara iz Nikšića, za davanje saglasnosti na idejno rješenje za izgradnju pomoćnog objekta tip 5 – ograde, na lokaciji potes Prijeka Njiva, oko katastarskih parcela broj 1788/2 i 1788/1 KO Ozrinići u zahvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić ("Sl. list CG"-opštinski propisi 72/24), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350 –448 od 03.04.2026. godine od strane Sekretarijata za uređenje prostora istambene poslove i odlučeno je kao u dispozitivu, iz sledećih razloga:

Smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju stambenih objekata u okviru PUP-a definisane su da arhitektonsko oblikovanje objekta treba da bude u skladu sa namjenom i sadržajem objekta, tako da objekat ima prepoznatljivost, adekvatnu funkciju, u izgradnji objekata treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture ovog podneblja ukomponovane na savremeni način, uz obavezu da se ostvari vizuelno jedinstvo cjelovitog prostornog rešenja, i sklad sa okolnim strukturama. Shodno svemu navedenom, idejno rješenje je usaglašeno sa propisom, odnosno sa osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta);

Idejno rješenje je usaglašeno sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju. Saglasnost iz člana 22 st. 1, 2 i 5 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), izdaje se rješenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i čini sastavni dio glavnog projekta, kao i da se ostvari vizuelno jedinstvo cjelovitog prostornog rešenja, i sklad sa okolnim strukturama.

Pri obrazlaganju ovog rješenja ukazuje se da je prvostepeno rješenje donijeto bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka budući da je zahtjev stranke u potpunosti usvojen- član 113 stav 1 tačka 2 Zakona o upravnom postupku.

Kod izloženog pravnog i činjeničnog stanja, glavni gradski arhitekta je je našao da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti na idejno rješenje investitoru Lalatović Božidaru iz Nikšića, projektovano od strane „STUDIO VIRTO“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića, ovjereno elektronskim potpisom dana 17.07.2026.godine u 12:54:54 +02`00, za izgradnju pomoćnog objekta tip 5 – ograde, na lokaciji potes Prijeka Njiva, oko katastarskih parcela broj 1788/2 i 1788/1 KO Ozrinići u zahvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u (“Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24), u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima.

NAPOMENA: Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 84/26), kao i drugim propisima koji regulišu izgradnju objekata.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja (član 25, stav 3 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25).

+



Glavni gradski arhitekta:
Vujović Mladen, dipl. ing. arh.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Lalatović Božidar, [redacted]
- 1 x „STUDIO VIRTO“ D.O.O. [redacted]
- 1 x Sekretarijat za urbanizam i stambene poslove OVDJE
- 1 x u spise predmeta, i
- 1 x a/a